

# Vuk'uzenzele



Produced by Government Communications (GCIS)

English/Sepedi

| Hlakola 2019 Kgatišo 1

## Budgeting for a brighter future

**FINANCE MINISTER** Tito Mboweni has called on the nation to embrace President Cyril Ramaphosa's State of the Nation Address task list, so that we can become a better South Africa.

**D**uring his recent Budget Speech in Parliament, Minister Mboweni assured South Africans that the country is on a bold new path and spoke about what government plans to do for the nation and its citizens.

The Minister said that the Budget focuses on six areas. These include achieving a higher rate of economic growth; increasing tax collection; reasonable, affordable expenditure; stabilising and reducing debt; re-configuring state-owned enterprises (SOEs); and managing the public sector wage bill.

"Taxes raised in wealthier areas fund poorer provinces and municipalities. In this budget, 47.9 percent of nationally-raised funds have been allocated to national government, 43 percent to provinces and 9.1 percent to local government. Pro-poor spending continues to grow in real terms," he said.



Finance Minister Tito Mboweni delivers the Budget Speech.

● **Cont. page 2**

### Social grant increases



R80 – Increase for old age, disability, war veterans and care dependency grants.  
R40 – Increase for the foster care

### Health



R717 billion – For health services, including the National Health Insurance.

### Education



R30 billion – To build new schools and maintain infrastructure.



ALSO AVAILABLE ON:



@VukuzenzeleNews



Vuk'uzenzele

Websites: [www.gcis.gov.za](http://www.gcis.gov.za)

[www.vukuzenzele.gov.za](http://www.vukuzenzele.gov.za)

E-mail: [vukuzenzele@gcis.gov.za](mailto:vukuzenzele@gcis.gov.za)

Tel: (+27) 12 473 0353

**FREE COPY**

**Did you know?** THE 2019 ELECTIONS WILL BE HELD ON 8 MAY 2019

# Bašomi ba tša maphelo ba baswa ba thuša kua dinagamagaeng tša KwaZulu-Natal

**M**EC wa tša Maphelo KwaZulu-Natal, Ngaka Sibongiseni Dhlomo o hlohleditše ditsebi tša baswa ba tša maphelo gore ba se ike tle kudu mešomong ya bona ba ye dinagamagaeng go thuša ditšhaba tša go nyaka tlhokomelo ya tša maphelo.

MEC o be a bolela kua Durban malobanyana mo, wekšopong ya tlhahlo le ya kgakollo ya baithuti ba 268. Baithuti ba ba tšwa diyunibesithing tša nageng ka bophara gomme ba thomile tirelo ya bona ya setšhaba ya dikgwedi tše 12 mathomong a Pherekong.

Sehlopha se sa 2019 sa bahlankeledi ba ditirelo tša setšhaba se akaretša dingaka tša meno, dingaka tša mebele, dingaka tša boitekanelo bja mmele, dingaka tša polelo, le dingaka tša ditsebe. Tsebagatšo ya ditirelo tša setšhaba tša kgapeletšo go tša maphelo e thomile ka ngwaga wa ditšhelete wa 1998/99, ka tlase ga mmušo



■ Bašomedi ba baswa ba tša maphelo ba dutše komana go hlankela setšhaba mafelong a go fapafapana a KwaZulu-Natal bjalo ka karolo ya tlhahlo ya bona ya ditirelo tša mošomong.

wa Mopresidente wa maloba Nelson Mandela. Le ge e le gore ditirelo tše mathomong di be di nepišitše dingaka tša setlwaedi le dingaka tša meno, di ile tša tsebagatšwa le go bašomi ba tša maphelo ba bangwe, go akaretšwa baalafi le baoki.

“Ditirelo tše ntši tša go abja ke dingaka tše ga di ke di eba gona (kudu kudu dinagama-gaeng). Go dumelela baswa ba goya ditikologong tše go

imolla batho bao ba fokolago mebeleng ka baka la ditlamorago tša malwetši a bjalo ka madi a magolo, swikiri, strouku le a mangwe gore ba se hlwe ba gapeletšega go boela ditikologong tša metsetoropo fao go nago le ditsebi tše ka bontši,” a realo MEC Dhlomo.

Ngaka ya Meno Frieda Maritz, wa go tšwa Tshwane, o phethagaditše dithuto tša gagwe Yunibesithing ya

“Go kgona go neelana ka ditirelo tša maphelo go batho ba gose kgone go di fihlelela go tloga go wiša pelo”

Pretoria. Mathomong o be a le bookelong bja Ekhombe, pele a fetišetšwa Kliniking ya Hlengisizwe. “Ke thabile kudu go ba ka ntle ga Durban. Ekhombe e be e le nagasegae, efela ke itemogetše tše ntši fao. Ke tloga ke ithutile tše ntši ka mošomo waka. Ke thabela go tlo ithuta go bolela seZulu, go tseba setšhaba sa mo bokalone le go dira diphetogo,” a realo Maritz.

Nombongo Ntswayi, Ngaka ya Ditsebe ya go tšwa Mo-

tsekapa, o ipshinne dikgweding tša gagwe tša mathomo kua Bookelong bja Christ the King go la Ixopo, fao a bego a rometšwe gona.

“Ka go šoma le setšhaba sa Ixopo, o bona lehlakore le lengwe la bophelo wa bona gape le batho. Go kgona go aba ditirelo tša maphelo go batho ba gose kgone go di fihlelela go wiša pelo”, a realo Ntswayi.

Yashnita Ramsunder, Ngaka ya Boitekanelo bja Mmelo yo a ithutetšego Motsekapa, o šomela Kliniking ya Gamalakhe, ka ntlenyana ga Port Shepstone. “Ke tloga ke thabile mo ke lego gona. Ke aba ditirelo dikliniking tše senyane. Se ke lebeletšego go se dira kudu ngwaga wo ke go thuša bahloki, go thuša ba gose itekanele mebeleng gore ba kgone go ikemela setšhabeng, le go lemoša batho ka ga maphelo a menagano le gose itekanele mmele, ka gobane ke se ke se ratago kudu seo,” a realo Ramsunder. ■

## Balwetši le bona ba na le ditokelo

**BATHO BAO** ba dumelago gore ba hweditše tlhokomelo ye mpe go tšwa disenthareng tša mmušo tša tlhokomelo ya maphelo ba na le tokelo ya go ngongorega.

Silusapho Nyanda

**B**jalo ka ge Hlakola e le Kgwedi ya Ditokelo tša Botho, Vuk'uzenzele e lebelela ditokelo tša balwetši disenthareng tša maphelo.

Tlhokomelo ya maphelo ke tokelo ya motheo yeo maAfrika Borwa ka moka ba swanetšego go ipshina ka yona. Se se dirile gore Kgoro ya tša Maphelo e ngwale fase Tšhatha ya Maphelo.

Tšhatha ye e bolela gore motho mang le mang o na le tokelo ya go hwetša tlhokomelo ya maphelo, go sa kgathale gore o kgona go lefela kalafo yeo goba aowa.

“Molwetši o swanetše gore a tsebišwe ka kalafo le ka tshokollo gore a kgone go kwešiša kalafo yeo goba



tshokollo le ditlamorago tše di ka bago gona,” temana ye e tšwa ka gare ga tšhatha.

Ge molwetši a bona a swerwe gampe goba ditokelo tša gagwe di gataketšwe, o na le tokelo ya go kwagatša lentšu la gagwe.

Balwetši bao ba dirišago

maokelo a mmušo a KwaZulu-Natal, go fa mohlala, ba ka bega dipelaelo go bahlankeledi ba dikamano tša setšhaba (PRO) ba go šoma dihlongweng tša maphelo profenseng.

“Gabjale re na le maokelo a setšhaba a go feta 80 profenseng ya rena le di-

PRO tše 80, mafelo a tša maphelo a go balelwa a 10, le lengwe le le lengwe le nale le PRO ya lona,” a realo MEC wa tša Maphelo wa KwaZulu-Natal, Ngaka Sibongiseni Dhlomo. O rile mengwageng ya go feta go swerwe diwekšopo go maatlafatša di-PRO go ba mehla-la ye mebotse ya dihlongwa tša mmušo tša maphelo tša profense ye.

Balwetši bao ba huduegilego maikutlo ba ka bega dipelaelo tša bona Kantorong ya Morereledi wa tša Maphelo.

Ricardo Makhanya wa kantoro ya morereledi o hlalošitše gore ba nyakišiša dipelaelo tša balwetši gomme ba fe pego molatong o mongwe le o mongwe.

O boletše gore batho ba thome ka go lebiša dipelaelo tša bona go sehlongwa sa maphelo pele, gomme ge ba sa kgotsofale morago ga mo, ke gona ba ka ya lebago kantorong ya morereledi. ■

### O nale tokelo ya go fiwa ya seriti

Molwetši yo mongwe le yo mongwe o na le tokelo ya:

- Tikologo ya maphelo a mabotse ya go bolokega
- Go tšea karolo ge go tšewa dipheho
- Khumanego ya tlhokomelo ya tša maphelo
- Go tseba ka seemo sa gagwe sa maphelo
- Go ba le Inšorense goba setlamo sa tša kalafo
- Go ikgethela ditirelo tša maphelo
- Go fiwa kalafo ke mooki yo a pharilego leina sehubeng sa gagwe
- Gore seemo sa gagwe e be khupamarama le go tseba ke yena feela
- Go tsebišwa ka seo a dumelago gore se dirwe go yena
- Go gana kalafo
- Gofa maikutlo a gagwe
- Tlhokomelo ya kgonthe ya maphelo
- Go belaela ge a sa kgotsofatšwe ke ditirelo tša maphelo.

Ge o nyaka go bega pelaelo go Kantorong ya Morereledi wa tša Maphelo, leletša nomoro ya mahala ya 080 911 6472 goba o romele fekese go 086 560 4157 goba imeile go [complaints@ohsc.org.za](mailto:complaints@ohsc.org.za)